

# ARANathDIA



Universitat Autònoma de Barcelona

Centre de Biblioteques

Biblioteca de Comunicació

Hemeroteca General

02 MAR. 2007

PC/USC/11928

MONOGRAFIC · Gèr deth 2007 · Numerò 10



**ER ESTUDI**

**ETH FUTUR D'ARAN**

A prumèra ora...



**eth cafè**  
cuert o long, sol o damb lèit,  
damb sucre o sacarina...



era informacion  
damb **SEGRE**

4



**Mèstres Non**  
hè pas tanti ans ua  
generacion de  
mèstres dignificèc  
era aranés

per Anna Sàez

25

**Es Missions**  
Pedagogiques dera  
Republica arreiben  
en Aran eth  
seteme de 1932

**ARAN**ath**DIA**


DAMB ETH SUPORT DERA  
GENERALITAT DE CATALUNYA

Servei de Biblioteques  
Biblioteca de Comunicació  
I Hemeroteca General

18

**Angelina Cases** Aguest cors s'a jubilat. S'a deishat era pèth en ensenhamant.

per Anna Gelí

22

**Tirado** Pendent era Republica un conjunt de mèstres heren heren der estudi era sua vida

per Jusèp Loís Sans

### Petit aumenatge as mèstres

Massa soent mos manque era memòria. O dilhèu ei que non sabem èster arregraïdi. Per açò volem dedicar eth numerò 10 ar estudi. Ar estudi mès, sustot, as mèstres. De manèra altruïsta, aguest collectiu a estat màger ena normalizacion lingüistica e culturau deth país. Pendent fòrça ans an trabalhat damb mès entosiasme que mieis. Ara er aranés ei era lengua veïcula der estudi. S'ensenhe damb totau normalitat, i a materiau didactic entà trabalhar en condicions e an despareishut es reticéncies iniciaus, mès non tostemp a estat facil. A estat de besonh lutar. Des d'aciu eth nòste reconeishement ad aguesti pioners que heren era sua pròpria transicion.

25

**Es Missions**  
Pedagogiques dera  
Republica arreiben  
en Aran eth  
seteme de 1932

28

**Alejandro Casona** Era decisiva etapa aranesa der escrivan

30

**Va de lengua** Parlen catalanizat a Pujòlo? Non ei vertat

per Aitor Carrera

EDITE DIARI SEGRE, S.L.U. DEPÒSIT LEGAU: L-1160-05. PRESIDENT: ROBERT SERENTILL URGÉS.  
DIRECTOR EXECUTIU: JUAN CAL SÁNCHEZ. COORDINE: ANNA SÀEZ MATEU. MAQUETACION:  
ANNA BARCALA SIRVENT. IMPRESSION: LERIGRAF SLU.

E ETH CONSELL  
GENERAL D'ARAN

E ERA COLLABORACION DERA  
CATEDRA D'ESTUDIS OCCITANS  
DERA UNIVERSITAT DE LLEIDA

COLLABOREN EN AGUEST NUMERÒ: MIKEL ARISTREGI, FRANCESC BOYA, AITOR CARRERA, ANGELINA CASES, ANNA GELÍ, XAVI GUTIÉRREZ, EISHARC JAQUET, AMADOR MARQUÉS, MARIA MONGE, JÈP DE MONTOYA, JUSÈP LOÍS SANS, JORDI SUÏLS, XAVIER UBEIRA E ANDREU VIDAL

**Non hè pas tanti ans**, quan eth dictator ja ère mòrt e s'aueie produsit eth celebre cambi, i auec un collectiu que li toquèc hèr fòrça ores extra sense crubar-ne ne ua entà que tota aquera illusion democratica non quedèsse en papèr mòg. Parlam d'ua generacion de mèstres que dignifiquèc er aranés e lo treiguec dera intimitat entà convertir-lo en ua lengua de prestigi que s'ensenhaue en estudi. S'ac aueren de hèr tot eri, des des normes ara elaboracion des libres de tèxte.



# Era escòla

## ERA AUTA TRANSICION

per A.Sàez

FOTOS: MIKEL ARISTREGI





**E**ra Istòria (en majúscules) qu'ei formada per petites històries que protagonizan gent anonyma, ciutadans que non sòlen gésser enes diaris. Se parlamentava transició, mos vierànt ath cap nòms coma eth de Suárez, Tarradellas o Santiago Carrillo, entà mentar uns pògues exemples. Non seram nosati qui les trèigue cap merit: ei public e notòri tot çò que heren entà

contribuir a la democratización pacífica d'un estat que gessie de quaranta ans de dictadura e damb es herides que deishèc era Guerra Civil encara dubèrties. Ara ben, era transició siguec causa de toti. I a gent que se deishèc era pèth en tot trabalhar entà hér dera teoria des grans burès de Madrid e Barcelona ua realitat tangibla. Se podien aprovar fòrça leis o estatuts que reconeishessen e protegissen es lengües

minoritàries d'Espanya, mès sense qu'eth collectiu de mestres les mantengesse viues e en forma enes estudis, de pòc o arren aurien servit. En Aran, un grop de professors hecera sua particulara revolucion. Sense guaire tapatge e damb un autrejament militant, se lutèc entà qu'era lengua pròpria deth territori gessese dera codina e entrèsse en estudi. Ère de besonh normalizar eth país, mès tanben dignificar era sua cultu-



## PÒGUI RECORSI

Eth 1983, quan era populara Norma didie aquerò qu'eth catalan ère causa de toti, en Aran non i auie es recorsi entà

crear un personatge similar, damb tota era parafernàlia, mès que se trabalhaue autant o mès pera lengua.



ra. Recuperar er amor propòri. E non ère bric facil pr'amor que se partie de zèro. O lèu. Eth mestre Frederic Vergés, qu'actuaument travalhe en Centre de Recorsi Pedagogics dera Val d'Aran, siguec eth pionèr. Eth dauric eth camin fòrça abantes que se sonièsse en hèr der aranés era lengua veiculara der ensenhamant encara que, modèst, se trè merit. "Tostemp m'a interessat era lengua. Mès non auíem cap normativa ortografi-

ca, era situacion der aranés escrit ère fòrça caotica, atau que me metí en contacte damb occitanistes dera auta banda dera termièra entà elaborar es règles basiques que mos permetieren ensenhar er aranés com çò qu'ei, ua lengua coma es autes". Damb era complicitat deth director dera Salhe, Jordi Fernández, Vergés comence a ensenhar era lengua en plen franquisme, eth 1974. "Sonque ère ua ora ara setmana", explique.

Ua ora, mès, fòrça importanta, pr'amor que supausarie un camin sense retorn entara normalizacion lingüistica dera Val d'Aran. Quedaue, encara, plan camin entà recórrer. "Non volerie que semblèsse que me comparí a Pompeu Fabra, mès en aqueth moment mos trapàuem en ua situacion similara ara qu'eth se trapèc damb eth catalan". E damb es madeishi problemes: "i auie gent que mos didie que non reconeishie era sua pròpria

## ER AUTOCAR

En un territori com era Val d'Aran, son fòrça es escolans de totes es edats qu'an d'agarrar er autocar entà anar tà

estudi. Uns profiten entà dormir un shinhau mès. D'autes jòguen ua estona damb es companhs



lengua en tot veder-la escrita". Damb eth temps, mès, s'anèc entrant en rason. Parallelament, era maquinària política continue travalhant a tot ritme. Tarradellas ditz eth sòn mitic "ja sò aciu" que supause eth restabliment deth govèrn dera Generalitat de Catalunya, s'apròve eth nomenat Estatut de Sal e, damb eth, er aranés obten eth reconeisement oficiau. "Er article 3 hège referéncia ar aranés, ath sòn ensenhament e ara

sua oficialitat". Damb es naui ajuntaments democràtics se comence a desenvolopar aguest article. "Prumèr, mès, ère de besonh fixar d'un viatge ua normativa ortografica unitària e acordada per consensus, pera quau causa se creèc ua comission mixta formada per gent dera Val d'Aran, sustot mèstres e filològs catalans e occitans". Eth 1983, mès o mens quan era populara Norma didie aquerò qu'eth catalan ère causa de toti, en





Aran non i auie es recorsi entà crear un personatge similar, damb tota era parafernàlia, mès que se trabalhaue autant o mès pera lengua. Començaueth famós reciclatge de mèsters. Ores extraordinàries non retrubiudes. Fòrça ores. "Prumèr n'auíem d'apréner nosati", rebrembe Frederic Vergés. "Comencèrem en tot aufrir ua ora ara setmana". Pòga pòc e bona letra. E d'aciu se passèc a hètres linhes d'ensenhamament: ua en aranés, ua catalan, e ua en castelhan. "Ara pòt sonar estranh, mès en Catalonha tanben se heren experiéncies similares enquia que s'arribèc ara conclusion qu'açò a miei termini ère negatiu pr'amor que creaue personnes A, B e C, empeditie era integracion des mainatges, les limitaue". Damb era perspectiva d'un quart de siècle, eth balanç ei positiu. "Ara non auem

cap problema encara que i age fòrça immigracion, pr'amor qu'era maiñadera t'estone damb era rapidesa ena qu'adòpte era lengua".

Ara ben, aguesti prumèrs ans d'ensenhamant dera lengua as que hègem referéncia sigueren fòrça durs. "Se poderie díder qu'era participacion des mèsters siguec patriotica. Ère de besonh. Non se dispausaue de cap sòrta de materiau didactic en aranés. "Mos ac auérem de hèr tot nosati madeishi".

Dilhèu pr'amor que n'a viscut de toti colors, Vergés non ei des qu'en cargue abantes d'ora un requiem per aranés. "Non me shaute hèr d'endonviaire e, ath delà, sò dera opinion qu'eth futur dera lengua non depen d'arrés mès que de nosati madeishi: mentre i age un aranés que la parle, demorarà viua". En tot cas,





## INTEGRACION DE MAINATGES

Eth percentatge d'immigrants en escòles coma era de Les ei fòrça elevat. Es mèstres an de hèr un esfòrç important

entà garantir era integracion de mainatges de tot eth mon qu'en pògui mesi supèren era barrèra idiomatica



Ei ora de gimnastica en CEIP Garona de Vielha.


eth non dèishe de lutar per aquerò que cre. "Ara an cambiat plan es causes. Eth Conselh Generau aufrís corsi entà immigrants, mos publique eth materiau escolar qu'auem de besonh, i a quauque miei de comunicacion en aranés... òc qu'ei vertat qu'açò arribe en un moment en que i a fòrça poblacion de dehòra que va e ven, mès tanben coneishi quauque algerian e quauque romanés que parlen er aranés".

En tot cas, i a ua causa que non càmbie: "eth factor mès important d'integracion qu'ei er estudi. E, en aguesti moments, er estudi aranés viu un moment doç. "Non auem era problematica d'auti territoris de montanya: i a pro centres distribuïdi per

tota era Val, e un bon servici de minjador e de transpòrt escolar a cargue deth Conselh Generau".

### ERA AUFÈRTA EDUCATIVA

Plan segur, era Val d'Aran a ua bona cobertura pedagogica. Era ZER (Zòna d'Ensenhament Rurau) Val d'Aran acorròpe estudis coma eth CEIP Losseron d'Arties, eth Ruda de Salardú, eth Sant Martí de Gessa, eth Casteth Leon des Bòrdes, e eth Roser d'Aubèrt. A banda i a es estudis Sant Ròc de Bossòst, Alejandro Casona de Les e, eth mès gran, eth CEIP Garona de Vielha. Complèten era aufèrta educativa eth Centre Public de Tecnicos Esportius dera Val d'Aran de Salardú, e IES d'Ostalaria en Les-Val d'Aran,



ZER d'Aubèrt.

damb cicles formatius de formacion professionau especifica de grad mi-ei, codina pastissaria e horneria; e er IES Aran de Vielha. Non ei casual que fòrça d'aguesti centres agen ua façada practicament bessoa. Eth 1924, eth deputat Deò inicièc un projècte de bastiment d'estudis per tot eth territori aranés. En pògui ans e en tot seguir eth madeish modèu, s'autèren es bastisses de Salardú, Canjan, Es Bòrdes e Bossòst..

Mèstres e estudi depenen dera conselheria d'Educacion dera Generalitat de Catalunya, se ben es competéncies en çò que tanh ar ensenhament der aranés an estan transferides ath Consell Generau d'Aran e, mès concretament, ara Oficina d'Ensenhament e Foment der Aranés. Ei a díder, ara ei tot fòrça ben definit e organizat. Arren a veir damb çò que passauè hè sonque vint ans. Elvira Riu ère ua des mèstres qu'auec de hèr un shinhau de tot, coma Angelina Cases (veir era entrevista que seguis ad aguest reportatge). "Rebrembi qu'un ostiu mos auérem de méter a hèr eth prumèr libre de lectura, aqueth tipic damb es cinc vocaus. Auíem de besonh materiau didactic e non auíem arren, arren". Cau tier en compde que tanpòc i auie ordinadors entà facilitar-les eth trabalh. "Ac hègem com podiem, a man, damb es diboishi hèti per nosati o per quauque mainatge mès gran que di boishèsse ben. E, evidentament, tot en blanc e nere". Elvira Riu ara hè tres ans que s'a jubilat. Formèc part des comissions que s'amiauen a tèrme entà establir ua normativa unitària en temps deth conselhèr Max Cahner. "Praubes de nosati. Non èrem filològs, nosati èrem enes comissi-



**Salardú (naut), Gessa (baish) e Vielha.**



## MINJADORS ESCOLARS

Enes familhes d'aué en dia trabalhe eth pair e era mair. Era majoria d'escolans non pòt anar tà casa tà meddia e

dine enes minjadors escolars. Eth servici va a cargue deth Conselh Generau d'Aran



Ua escolana deth CEIP Alejandro Casona de Les en tot hèr un diboish.

ons en qualitat de mestres aranesi", explique. Partien deth trabalh amiat a tèrme pògui ans abantes peth sòn companh Frederic Vergés e, tanben, dera òbra pionerà qu'abantes qu'eth auie hèt Casimiro Ademà. "Se pòt díder qu'elaborèc era prumèra gràmatica der aranés", explique. Era normativizacion ère eth prumèr pas entara normalizacion. O, se se vò, aguest prètzhet prealable siguec sonque açò, un començament. "Auérem de hèr fòrça classes de reciclatge, abantes d'elaborar aguesti prumèrs libres de texte". E tot s'amièc a tèrme "dehòra


d'ores de classe e de manera complètament altruïsta". Eth cors 82/83 comenceren es classes. Era immigracion entenuda coma aué non existie, mès era societat qu'ère fòrça castelhanizada pr'amor que i auie fòrça trabalhadors vengudi d'auti punts der Estat espanyòu. "Rebrembi qu'es mainatges qu'auien eth galleg coma lengua mairau èren es prumèrs en parlar er aranés", explique. Elvira Riu assegure que ben ben un 70% dera classe non ère d'origina aranesa. "Per açò creigui que non s'a de dramatizar era situacion actuau, pr'amor que

nosati comencèrem a ensenhar era lengua en un contèxte fòrça disparièr mèsegalament minoritari". Aço, a long tèrme, sonque supause avantatges. "Aciu toti parlam tres lengües e fòrça, quate, donques se sabes aranés eth francés qu'ei fòrça facil d'aprender". E ja se sap, quan mès joen comences, mielhor. Aguesta riquesa culturau, mès, hè pògui ans que s'enten. "Sembla que parlam de tres sègles tà darrèr, mès tot just en hè vint-e-cinc qu'er aranés s'escriu. I auie quauquarren hèt, mès basicament ère ua lengua que se parlaue en ca-

## ATENTI EN CLASSE

Toti atenti en classe maugrat era preséncia deth fotògraf d'Aran ath dia en IES Aran de Vielha. Son escolans


de prumèr de bachillerat. Per edat (uns dètz-e-sèt ans), tostemp an estudiat en aranés.



sa". Aguesta mèstra ei dera opinióon qu'eth futur dera lengua passe per reforçar es relacions damb Occitània. "Ath començament, sòrt n'auérem des filològs dera universitat de Tolosa". Açò òc, ara s'a virat era trueita. A França, eth cen-

tralisme herotge a escartat der ensenhamant es lengües autoctònes. "I a estudis ena Gasconha enes que s'ensenhe er occitan, mès son privades", explique. Non dèishe d'èster paradoxau qu'eth territòri aranés age deishat d'èster eth german

petit d'Occitània. Politicament, ara tire deth carro. Leopoldo Bonillo ac a clar: "er estudi a estat fòrça mès important qu'era politica ena normalizacion d'Aran". E hig: "es mèstres tostemp an anat peth deuant". Bonillo, professor deth CEIP Garo-






## Normalitat e patz lingüistica



**ETH RESPONSABLE** dera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés deth Conselh Generau d'Aran, Jusèp Loís Sans, explique qu'actuaument era escòla aranesa viu en totau normalitat "e patz lingüistica des de 1995, quan auérem un problema sociau seriós". Patz lingüistica pr'amor que s'a vist qu'ère absurd èster en contra d'ensenhar ena lengua pròpria d'Aran. Sustot en tot tier en compde qu'es estudis hèti demostrauen qu'es estudiants escolarizats en aranés trègen mielhors nòtes e auien mès facilitats intellectuaus. En çò que tanh ara normalitat, ara fin dera èra des fotocòpies casalières, cau tier en compde qu'ara des deth Conselh Generau s'assumí era revirada des libres de tèxte qu'agen de besonh es mestres. "Er unic requisit, ei que l'empleguen uns ans e que toti es centres i siguen d'acòrd".


Totun açò, "sense eth finançament d'ua institucion serie ua empresa totaument inviable". Un exemple numeric: en tot Aran eth numerò d'escolans per cors vire ath torn des ueitanta e es cent escolans. "Encara que toti crompen es libres, qu'acò non passe quan i a germans, e que s'empleguen pendent cinc ans, non artenhem es 500 exemplars". Ei per açò que qualifique "d'apòsta politica importanta" era implicacion deth Govèrn d'Aran. Eth Conselh tanben s'encargue dera formacion deth professorat. Entà aucupar ua plaça de mestre en Aran cau auer eth nivèu C d'aranés des deth 1992. "E açò ei important pr'amor que s'aplique. Qu'ei prescritiu". Per açò, lèu era meitat des 200 escolans matriculadi enes cors de formacion son professors. "Un mestre damb eth nivèu C d'aranés passe deuant de tota era coa".



Escolans de Salardú atenti as indicacions dera mestra.

na de Vielha, arribèc ara Val d'Aran er an 1971. Ère ua epòca dificila. Ath dictador encara non li tremolaue era man s'auie de signar ua sentència a mòrt e i auie ua grana incertitud peth futur. Ei hilh d'Almeria, lèu ara auta punta dera peninsula, mès maugrat era distància, es diferéncias culturals e idiomatiques, lèu se trapèc

ben en Aran e s'i volet integrar. "Já-mès è agut cap problema, ne un. Es aranesi tostemp m'an hèt sénter coma en casa". Dilhèu per açò non enten es reticéncies qu'encara an qu'auqui pairs. "Erosament non son era majoria, mès ara hè pòc auem agut un cas qu'a optat per portar es mainatges en França per ua qüestió



idiomatica. Pensi qu'ei domatge. Aguesti pairs non entenen qu'as grani mos supause un esfòrç important cambiar de lengua. Per vergonha, peth que sigue... mès es mainatges se'n gessen damb ua facilitat estonanta". Bonillo cre que dilhèu non s'a reconeishut pro eth trabalh de mestres coma Vergés. "Se non me



## TRES LINHES

Eth cors 1984/85 se podec iniciar tres linhes en P3: ua en catalan, ua en castelhan e ua en aranés. S'arribèc ara



Escolans d'Aubert concentradi en trabalh.

conclusion qu'açò a miei termini ère negatiu pr'amor que creaue personnes A, B e C, empedie era integracion

manque era memòria, eth 1982 ja introdusic er aranés en estudi a traürs dera matèria de sociaus. Eth cors següent mos comencèc a ensenhar as mèstres. Ei un enamorat dera lengua, e se li notaue. Ac hège damp desir, damp passion. Cada dimèrcles hègem dues ores d'aranés e gràcies ad açò eth cors 1984/85 podérem iniciar tres linhes en P3: ua en catalan, ua en castelhan e ua en aranés". De hòls. Es mèstres auien mès trabalh e, ath delà, auien de nadar contra corrent. Rebrembe qu'eth dusau an sonque se matriculèren tres maiñatges ena classe d'aranés: "mès se mantenguec".

Hè pòc, explique, trapèc uns retalhs de diari qu'auié sauvat en sòn moment enes qu'es mieis se hègen resson deth que semblaue ua guèrra lingüistica. "Se non coneishes era realitat d'Aran e sonque hès cas deth que se didie ena premsa, se poderie pensar que mos volíem cargar eth castelhan e eth catalan. Erosament, ara açò a passat ara istòria". Dilhèu perqué ac pòt veir damp era distància de qui ac ve de dehòra, assegure que li sap grèu que s'age desbrembat era grana revolucion que sense guaire tapatge protagonizèren es mèstres aranesi. Mèstres d'ager e d'aué. Uns en exercici, d'auti que ja non son en Aran o s'an jubilat. Quauqui uns ja les auem mentat: Frederic Vergés, Angelina Cases, Elvira Riu. Mès n'i a d'auti: Miquèu Segalàs, Paquita Cuny, Manolita Amiell, Jordi Caseny, Julia Pérez, Soledad Tamarit, Anna Sala, Lorda Santa-cruz... Ne manquen, plan segur. Com diden en castelhan, *no están todos los que son, pero son todos los que están*.

## ENTREVISTA

## ANGELINA CASES

**EI UNA PERSONA** de responses concrètes e categoriques, çò que pense ei çò que ditz, de peus ena lengua, non n'a ne un. Era Val d'Aran l'a vist crèisher restacada as ahèrs sociaus, culturaus e politics, mès era a auut eth privilègi de veir, coma mèstra e directora deth CEIP Garona, era evolucion dera joenessa d'Aran, e donques, des canvis sociaus deth país pendent quaranta ans.

Text: Anna Geli

Fotos: Mikel Aristregi

**“Coma mès lengües  
parles mès dubèrta ei era  
mentalitat entà apréner  
quinsevolh causa”**



**Quin papèr a auut era escòla ena  
evolucion dera societat aranesa?**

Era escòla en Aran, com en toti es lòcs, a auut ua implicacion fòrça importanta ena democratizacion dera societat. Toti es mestres s'impliquèren fòrça en voler recuperar era identitat e era lengua aranesa enes estudis. Quan arribè ena Val er an 66, passau que toti es mainatges parlauen aranés, mès qu'era lengua dera escòla ère eth castelhan. Prumèr

se comencèc damb era introduccion deth catalan, e posteriorament der aranés. Damb er esfòrç de toti es professors, que prumèr hèrem es corsi de reciclatge e dempús mos quedauem a compdar des cinc dera tarde premanint materiau didactic, s'artenhec alavetz, damb era autorizacion dera Generalitat, en cors 83-84 a impartir ua ora setmanau de lengua. Dempús dera Lei d'Aran, non auem auut cap problema en hèr era escòla en aranès. Eth problema ei qu'abantes toti es mainatges que i auie ena Val parlauen aranés, e ara cada viatge n'i a mens, per aquerò ei fòrça important hèr era immersiōn lingüistica.

**Com ère era escòla aranesa quan  
arribèretz de mèstra?**

Prumèr de tot, pensi que toti es mestres aurien d'auer passat per ua escòla unitària, pr'amor qu'en ua escòla



unitària as de hèr de director e de professor. Quan jo arribè en Vilamòs en seteme der an 66 i auie 30 mainatges d'edats comprenudes des des 4 enquisas 14-15 ans, e cada maitin mos tocaue alugar era estufa de lenha e en acabar eth dia s'aui de limpiar er estudi. Es mainatges lo cuedauen ben pr'amor qu'eri tanben l'aien de limpiar, entre toti s'ajudauen fòrça. Enes classes se hègen petiti cornerets per edats entà travalhar eth curriculum.

**Ei estonant saber qu'ei neishuda en Agramunt, pr'amor qu'ei ua perso-**

**na plan implicada ena societat e era cultura araneses. Com siguec era sua adaptacion e posterior militància?**

Agramunt ei un lòc culturaument molt actiu, e aquerò se pòrte laguens. Quan arribè ena Val m'interessè fòrça prumèr pera sua lengua, e Dempús pes sues tradicions. En an 79 eth mèn òme se presentèc tà baile de Vielha per UA e demorèc en ajuntament pendent 8 ans, ath sòn can commencèc era mia militància.

Pensi qu'ua persona ei politica se viu en ua societat e se s'implique, tot e que non per fòrça cau èster enes lis-

tes, pr'amor que non se pòt víuer d'esquia ara politica.

**En un prumèr moment s'optèc per ua tripla linha d'ensenhament en aranés, catalan e castelhan. Com s'arribe finaument ara conclusion qu'era mielhor opcion entath posterior desenvolopament dera mainadura ei era immersion lingüistica en aranés?**

Podérem hèr açò, pr'amor qu'en collègi Garona, eth mès gran de tota era província de Lhèida, auèm tres linhes. En cors 88-89 se commencèc damb ua linia de P3 en catalan, ua auta en castelhan e er auta en aranés. Comprovèrem qu'enes pròves finaus, es mainatges qu'aprenien en aranés, en catalan e en castelhan anauen fòrça ben; era classe que començau en catalan, es mainatges anauen ben en castelhan mès non pas en aranés; e era classe qu'aprenie en castelhan, es mainatges non anauen ben n'en catalan n'en aranés. Per tant pensèrem que se começauem en aranés, es mainatges anarien mielhor enes tres lengües. Alavetz decidírem hèr immersion en aranés, mès òc qu'ei important remerciar que toti es mainatges de P3 enqua dusau, an dues ores de catalan e castelhan ara setmana. E a partir de dusau, hèn ua assignatura e ua lengua enes tres idiòmes oficiaus. a lengua en es tres idiomes oficiaus.

**E i auèc reticències des pares iniciament? E actuaument?**

Iniciaument i auèren fòrça reticències entre es aranesi pr'amor que didien qu'era lengua aranesa ja l'ensen-hauen eri en casa. De hèt pensauen qu'ère ua lengua sonque tà parlar en

## ENTREVISTA

ANGELINA CASES:

**"PENSI QU'UA PERSONA EI  
POLITICA SE VIU EN UA SOCIETAT E  
SE S'IMPLIQUE. NON SE PÒT VÍUER  
D'ESQUIA ARA POLITICA"**



casa, mès dempús era situación cambiadò fòrça. Tanben i avec bèth aranès que me didec qu'ère mielhor de hèc tot en anglés. Se hec ua reunion, eth 8 de mai de 1992, damb era assitència deth Cap deth SEDEC, a on bèri pairs se manifestèrent en contra der aranès, tot e que dempús, en tot veir es resultats des escolans quan gessien dera Val d'Aran eren fòrça boni, cambièren d'opinion.

Er aranès a sons que van fòrça ben entath francés e entar anglés, com per exemple eth son "sh" entar anglés o era "ü" entath francés, sons que non les an n'en castelhan n'en catalan. Actuament es pairs son con-

tenti der aprenedissatge des lengües ena escòla.

**Quina ei era assignatura pendenta qu'a aué en dia era escòla aranesa? Era lengua aranesa auire d'èster presenta tanben en ensenhamant segondari?**

Era assignatura pendenta qu'a era escòla ei que manque programari didactic e de gestion informatizat coma an es d'autas lengües.

Era lengua aranesa, dera madeisha manerà qu'ei en primària, aurie d'èster tanben en segondària. Eth problema des lengües ei passar dera prumèra aprenuda ara dusaua, en

moment que tu passes automaticament d'ua lengua a ua auta, ja pòs passar ara tresaua o ara quataua sense bric de problema. Passar d'ua lengua a ua auta ei un exercici mentau, e se's acostumat a hèc non còste arren. Ena mia casa se parle actuament quate lengües e non i a problema, pr'amor qu'es lengües son entà enténer-se. Actuaument ei completament demostrat que guaires més lengües parles, era mentalitat ei molt més dubèrta entà apréner quinsevolh causa.

**Vos auetz jubilat aguest cors, e donques, podetz parlar damb perspec-**



**tiva: S'ei pro conscient de çò que s'a artenhut en pòc mès de 30 ans?** Pensi que non èm pro conscents e que tanpòc s'avalore. Molti viatges se ditz facilament que "eth temps passat ère mielhor", e non ei cap veritat. Pòt èster que i age mès consumisme, mès tanben i a mès qualitat de vida que non abantes. Çò que calerrie serie avalorar tot çò qu'auem, ja que non s'avalore bric e aqueth qu'ei eth problema. Aué era escòla compde tamb mès recorsi autant umans coma didactics.

**Quan arribèretz ena Val d'Aran po-díetx imaginar qu'er aranés serie**

**era lengua veïculara der ensenhamant?**

Jamès m'ac imaginè pr'amor que quan arribè ena Val d'Aran non sabie pas que se parlaue aranés. Tostemp m'embrembi d'un mainatge, José Castet, que cridaue "eth creion, eth creion" e jo non l'entenie, a compdar deth prumèr an comencè a apréner er aranés. Pensau qu'era lengua dera escòla auie d'èster era lengua pròpria deth país e e lutat fòrça entà que siguisse possible.

**Paradoxaument, aguest marc le-gau e democratic arribe en un mo-ment en qu'era realitat socioecono-mica d'Aran hé qu'er aranés ja non sigue era prumèra lengua veï-culara en carrèr. Què cau hèr entà potenciar er aranés? N'i a pro son-que damb es leis?**

Es leis vien tostemp ath darrèr de çò qu'eth pòble hè. Entà ua bona potenciacion der aranés en carrèr cau tanben potenciar fòrça es mieis audiovisuaus. Auem eth cas deth catalan que s'a potenciat plan tamb es mieis. Auem tanben d'èster molt conscents de que cau parlar-lo tostemp entre nosati e tamb aqueri que vòlen aprener-lo.

**Ètz ath capdauant de Lengua Vi-ua. Ètz optimista respècte ath fu-tur dera lengua? Aran ei un terri-tori petit e dispers, com afècte açò?**

**Còste trapar mèstres especializa-di?**

Cau trabalhar pera socializacion der aranés e jo sò tostemp optimista, s'auem es mieis e era illusion eth futur serà mielhor. I a un pialèr de mèstres aranesi que trabalhen en país e, es qu'arriben de dehòra s'apunten enes corsi d'aranés e enes dus corsi la parlen e l'escriuen fòrça ben.

**Com a membre cofondadora dera Fondacion Musèu Etnologic dera Val d'Aran, quin paper a auut era Fondacion ena recuperacion des tradiçions e era cultura pròpria d'Aran?**


Un papèr fòrça important des der an 1973. Recuperèc era casa Santemas, eth senhor Miquel Farrè si-guec eth prumèr president que hec era donacion dera casa Santemas ara Generalitat entà poder bastir eth musèu. Toti es membres anèrem pes cases en tot demanar es ob-jèctes que mos balhèren es sòns pro-prietaris. Fòrça d'aguestes causes segurament ja s'autrien perduto. Tanben siguèrem es prumèri qu'organi-zírem es concorsi literaris entà pro-mòir era lengua, a editar libres, a orga-nizar exposicions entà recuperar era memòria istorica, e era darrèra òbra a estat era commemoracion des 100 ans dera publicacion dera Gui-da "La Vall d'Aran" de Juli Solèr Santaló.

**Pendent era Segona Republica** un conjunt de mèstres heren der ensenhamant eth motiu dera sua vida. Investiguèren, experimentèren, estudièren... e, d'ua forma absolutaments vocacionau, ajudèren a transformar era societat.

# ER EXEMPLE DE Tirado Benedí

per Jusèp Loís Sans

Eth moment de major trascendéncia e dificultat siguec pendent era Guerra Civila. Durant aguesta època, es mèstres aranesi se debateren entre eth servici professionau deth sòn magistèri e era enorma pression qu'er estat de guèrra significaue. Un còp acabada era guèrra, es guanhadors implantèren eth nau regim e quauqui mèstres (eth mèstre d'Es Bòrdes, eth mèstre d'adults de Montgarri, era mèstra de Bossòst, eth mèstre d'adults de Bordius,...) sigueren perseguits peth Govèrn franquista. Ua des accions repressives deth Govèrn dera Dictadura siguec anullar es accions, e, s'ère possible, eth nòm d'aqueri esforçats mèstres que podem qualificar d'umanistes. Un d'aqueri extraordinaris personatges siguec Domin-



Tirado ena sua epòca en Mèxic.



go Tirado Benedí. Neishec en Aragon en 1898 e moric exiliat en Mexic en 1971. Siguec professor dera Escòla Normau de Mèstres e dera Universitat Nacionau Autonòma de Mexic. Ère professionau der ensenhamant oficiau mexican damb eth cargue de Pedagòg A. Tradusic òbres deth latin, der aleman, der anglés, deth francés e der italian. Coneishie tanben eth catalan, er esperanto, eth portugués, eth rus (qu'aprenec en un camp de concentracion francés) e er aranés. Creèc era "Oficina Latinoamericana de Agología" (Sciéncia dera Educacion). Siguec traductor emerit dera Unesco. Ei er autor de libres coma: "La Ciencia de la Educación" (Atlante 1940), "La enseñanza de las ciencias naturales" (Editor



**Tirado amassat, en 1938, damb personnes que formèc de manera rapida entà trebalhar de mèstres.**

Fernández 1958), "Sociología de la Educación" (Editor Fernández, 1962) e fòrça mès dera madeisha tematica (n'è localizat setze). En 1981, es autoritats deth Districte Federau de Mexic li meteren eth sòn nòm a ua escòla.

Tirado siguec er inspector d'Ensenhament Primari ena Val d'Aran en plea Guerra Civila, es ans 37 e 38, e a despiech qu'arrés lo rebrembe (per efècte dera posteriora persecucion) deishèc ua mèrca plan importanta en ensenhament dera Val d'Aran. Era sua residéncia ère en Les, coma era de toti es inspectors d'aqueira època, donques qu'en non existir eth tunèl de Vielha ère eth lòc mès avient. Pendent era guèrra, quauqui mèstres, coma era de Bausen o eth

de Bagergue, siguieren detenguts peth Govèrn dera Republica; d'auti siguiren cridats tà files; eth mèstre de Mont huguc tà França; bèri mèstres renoncièren ara plaça pr'amor des dificultats que i auie... Èren tempsi difícils entà hèr de mèstre.


Domingo Tirado ère mèstre des de 1925 en un poblet de Burgos e escriuie: "...trebalhi en un pòble de minim cens e me trapi isolat e sense relacion damb personnes que s'acupen d'aguesta classa de travalha pedagogial... è d'aprofitar entà orientar-me des escasses òbres per jo adquirides a fòrça de privacions (ath delà non m'arribé eth mèn modèst sòu)". En 1935, tot just aprovaades es oposicions entà Inspector, siguec destinat tara província de Lhèi-

da e dus ans mès tard venguec tara Val d'Aran. Durant aqueth an de dificultats, Tirado constituïc es Centres de Collaboracion Pedagogica, hec amassades periodiques de professors entà escambiar opinions, transmèter experiéncies e desenvolopar collectivament era melhora der ensenhament. Se constituïren centres en Arties, en Vielha e en Les. Tirado se preoccupaua des mèstres dera Val d'Aran, les exigie, les animaua... e en març deth 38 les escriuec: "Eth magistèri que tostemp a demostrat èster era classe mès disposada a toti es sacrificis, non pòt desmentir aguest papèr... Mos amassam enes CCP entà qu'es iniciatives des uns servisquen de guida e orientacion entàs auti". Es quaranta mèstres dera Val

## UN PERIÒDE FÒRÇA ACTIU

Ena epòca de Tirado, era Escòla dera Val d'Aran gaudie d'ua Bibliotèca itineranta, d'un periodic escolar (confeccionat ena

imprimaria Les), de granges cooperatives escolares, d'un talhèr de husteria en Es Bòrdes, de minjadors escolars...



Esquèmes hèti per Domingo Tirado sus era distribucion des Centres de Collaboracion Pedagogica.

participauen un viatge cada tres setmanes en amassades d'escambis professionals. Atau se possèrent es caïers rotatius (cada dia i escriuie un mainatge), se promocionèc er emplec der aranés enes corsi d'Educacion Infantila, s'estudièrent es plans academics, se heren gestions sindicau, se creèren plans d'estímol entara assisténcia tara escòla. Des sies enquìas catorze ans, es mainatges e mainades auien d'anar tara escòla 28 ores per setmana. Primicia d'agues-ta epòca son es Conselhs Municipaus de Prumèr Ensenhament (son es conselhs escolars d'ara), que Tirado possaue damb era volentat d'assegurar era qualitat der ensenhamen e des edificis escolars. Tirado fondèc tanben era Associacion


d'Amics dera Escòla dera Val d'Aran, damb eth proposit d'amassar es esfòrci de personnes non dirèctaments implicades ena educacion. Ena epòca de Tirado, possada per eth, era Escòla dera Val d'Aran gaudie d'ua Bibliotèca itineranta, d'un periodic escolar (confeccionat ena imprimaria dera Escòla de Les), de granges cooperatives escolares (foncionauen enes uarts ath cant des escòles), d'un talhèr de husteria en Es Bòrdes, de minjadors escolars en lèu lèu toti es pòbles (susvelhadi de pròp pera "Junta protectora deth Minjador Escolar"), de gessudes escolares (coma airina didactica), en Es Bòrdes s'inicièc era prumèra experiéncia de coeducacion, possèc era luta contra er analfabetisme creant aules d'adults...

Era activitat ère constanta, mès era guèrra hec que Tirado auesse d'abandonar eth sòn lòc en direccio tath front e finaument entà Mèxic. Entre es sòns documents i apareishen es projèctes e realitats non artenhuts per culpa dera guèrra: escòles en toti es pòbles (ja s'aiuen cedit es terrens pes ajuntaments e aprovat es pressupòsti), creacion dera Mancomunitat de Libreria e Materiau Escolar, creacion deth Musèu Comarcau de Realizacions Escolares, creacion d'un gabinet de Paidometria Escolara entà atier as mainatges damb dificultats, dotar a totes es escòles de botiquins, desenvolopament der espòrt escolar... ra non podem deishar de rebrembar aquera epòca qu'era intolerància talhèc pera mitat.

Eth seteme de 1932 es nomenades Missions Pedagogiques dera Republica arriben en Aran. Se tracte d'un projècte insolitament modèrn que preten eradicar er analfabetisme (reau e morau) d'un país prigondament retardat. Ua mòstra en Madrid rebrembe es dies en qué tot semblaue possible.

# MISSIONS PEDAGOGIQUES

# Cultura sense termières



per A.Sàez

FOTOS: SECC

Era Societat Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) non s'a desbrembat deth 75 aniversari dera proclaimacion dera Republica ne tanpòc d'un des sòns projectes mès modèrns e ambiciosi. Se pòt verificar en centre culturau Conde Duque de Madrid, a on se pòt veir enquiathe dia 11 de març era mòstra *Las misiones pedagógicas 1931-1936*, comissariada per Eugenio Otero. Se recupère atau ua iniciativa creada eth 29 de mai de 1931 damb er objectiu de "difóner era cultura generau, era modèrna orientacion docenta e era educacion ciutadana en petits nuclèus, pòbles e parçans, damb especiau atencion as interèssi esperituaus dera poblacion rurau". Depenie deth ministèri d'Instrucción Pública e Bèlles Arts e estaua dirigida per Manuel Bartolomé Cossío. Se meteren en circulacion bibliotèques mobiles (antecedents des actuaus bibliobus), se hègen òbres de teatre, projecci-

## CULTURA TÀ ARAN

Es nomentades Missions Pedagogiques dera Dusau Republica apropièren era cultura tà Aran en un temps en qué

eth teatre, es libres, eth saber, semblauen reservadi as grani caplòcs. Siguec eth mes de seteme de 1932



Es Missions permeteren describir era musica o eth cine.

ons cinematografiques, classes d'alfabetizacion, amassades d'orientacion pedagogica adreçades as mèsters d'escòles rurals, se mostrauen repliques des òbres mèstres deth Musèu deth Prado... se tractaua d'autrir a gent deth miei rurai sense estudis, ne cultura era educacion de besonh entà qu'es naui aires democratics que bohauen damb era republica arribèssen per tot. Cau tier en compde qu'en aqueth moment un 30% des adults d'Espanha èren analfabèti. Qu'ere de besonh actuar. Actuar des dera base. Un decret deth 23 de junh de 1931 supausèc era creacion de 7000 naues places de mèsters. Tanben s'ordene eth bastiment de milers de naui estudis. Es ajuntaments auien de méter es terrens e er Estat pagaua eth 75% des còsti de bastiment. Se suprimic era obligatorietat d'ensenhar religion enes estudis publics e s'establic era coeducacion en ensenhament segondari. En dus ans s'arribèc a duplicar eth numerò d'escolans de bachille-

rat. Es canvis que se notauen. Mancauen fòrça ans entà que se popularizèsse aquerò de sigam realistes, demanam er impossible, mès tanben es Missions Pedagogiques siqueren ua utopia tangibla, un modèu excepcionau d'intervencion educativa, ua des iniciatiuas mès revolucionàries d'impuls dera educacion que s'agen hèt jamès. I participèren grani intellectuaus e artistes coma ara María Zambrano, Cernuda, Lorca o Alejandro Casona. Casona sembla qu'escampèc entà casa. Eth professor dera Universitat de Lleida Jaume Barrull mente as mèsters republicans Herminio Almendros, José de Tàpia e Dolors Piera coma bèri uns des que "participèren en quauques des pògues Missions Pedagogiques que se heren en Catalunya, enes Pirenèus e plan concrètament ena Val d'Aran. A quauqu'uá d'eres i anèc eth dramatorg Alejandro Casona, alavetz ja celebre". Semble qu'er escrivan volie retrobar-se damb eth lòc a on siguec tan eròs, a on neis-



Ua mainada e un mainatge liegen un libre facilitat per Missions Pedagogiques.



Representacion teatral en un poble d'Àvila  
damb fòrça public.

hec era sua hilha Marta. Sabem que Casona, amassa damb Florentino Martínez Torner, hec partida dera Mission qu'arribèc en Aran eth 17 de seteme de 1932. Aguesti pedagògs idealistes recorren territori aranés enquiat dia 25 d'aqueth madeish mes. A londeman partiren entara Ribagorça d'Òsca, a on i demorèrent enquiat 5 d'octobre. Malerosament, sabem lèu arren de qué heren. Ei de supausar que Casona, que coneis hie era val, deuerie portar era votz. Tot just acabaue de partir de Les er an anterior. Era mòstra de Madrid mo'n da ua traça. Podem veir fotos, audiovisuaus, cartes e documents d'ua epòca doça e plea d'esperança en qué tot semblaue possible. Erosament, Espanha a poc o arren a veir damb aquera terrorifica vision que mos aufríe Buñuel *Las Hurdes, tierra sin pan*. Mès, sense doble, estarie ben qu'es governs recuperèsssen er esperit des Missions, que non ei d'auta qu'enténer que sense ua educación solida, sense ua escòla fòrta, era societat non pòt auançar.

**Ena casa mès grana** que i auie en pòble asturian de Besullo neishec eth 1903 Alejandro Rodríguez Álvarez. E ja se sap qué passe enes pòbles petiti, qu'ad arrés non li diden peth sòn nòm, senon peth nòm dera casa. Que viues en ua casa grana, te convertisses en Alejandro Casona. E atau siguec

# Alejandro Casona

## ERA DECISIVA ETAPA ARANESA

per A.S.M.


FOTOS: ECOMUSÈU D'ÀNEU

Alejandro Casona siguec eth pseudonim qu'adoptèc aguest autor. Tanben ei eth nom deth CEIP de Les. E non ei per edart. Casona passèc ara istòria coma escrivan, mès tanben siguec mestre e hilh de mestres. Eth 1928 eth Ministèri d'Instrucción Pública l'envièc ad aguesta poblacion aranesa en qualitat d'inspector d'ensenhament de primària. Ditz era sua biografia que siguec en Aran a on traporie "era pèira angulara dera pedagogia aplicada ath theatre", segontes escriu eth professor dera Universitat de Múrcia Juan de Dios García Gómez. En Les fondèc *La Pájara Pinta*, un teatre infantil que, segontes escriuec eth pròpri Casona, ère realizat "a base de repertòri primitiu, comèdia d'art e scenificacions de tradicions en aranés". Explique er autor qu'era mainadera s'ac passèc ben, mès tanben es sues familhes. Casona ei erós en Aran. Eth madeish an que i arribe se maride damb era sua companha d'estudis Rosalía Martín Bravo. Era sua vida personau e professionalau ei pro tranquilla entà escriuer òbres coma *El crimen de Lord*


*Arturo* (adaptacion d'un tèxte d'Oscar Wilde), que s'estree en Saragossa eth 1929. Hè arrevirades, escriu poesia... En pògui ans co-neisherà er èxit. *La sirena varada*, premiada damb eth prèmi Lope de Vega de 1933 e estreada ne mès ne mens que per era companhia Xirgu-Borràs, tanben se gèste en Aran. Era Republica e eth recent creat Patronat de Missions Pedagògiques li assignen eth cargue de director deth Teatro del Pueblo. Era guèrra ac capvire tot e eth 1937 a d'exiliar-se en Argentina enquiat 1963. Lia Beeson recopilèc era sua autobiografia. Casona diderie: "Yo, enamorado muy joven, quería casarme. El sueldo que tenía entonces era muy chico, insuficiente. Estaba establecida entonces, y supongo que ahora, una remuneración especial para los maestros españoles que desempeñasen su magisterio en sitios lejanos, como Canarias, o difíciles de vivir, como el valle de Arán. Este lugar, para una persona madura y hecha, era muy difícil; pero cuando



Er escrivan  
asturian  
Alejandro  
Casona.



Imatges deth rodatge 'Era dama dera auba', de Rovira Beleta basada ena òbra omonima d'Alejandro Casona.



Casona, pròplieu as corrents de renauiment pedagogi, da nòm ath centre de Les a on hège classes.

se tienen veinticuatro años no hay dificultades de ningún género. ¿Qué más quería yo? Salía en esquí por la ventana. Pasé tres años felices en el valle de Arán. Aquella vida obligadamente en silencio constante me hizo rodearme de libros, permanecer sentado junto a la chimenea con fuego. La casa era confortable y en ella tuve algo tan importante para el estudio como lo es la intimidad". Tanben rebrembe que quan acabèc *La sirena varada* anèc tà Madrid a veir toti es empresaris teatraus sense èxit.

*"Entonces se me ocurrió enviar la comedia a un catalán que tenía el Teatro Íntimo de Barcelona, llamado Adrián Gual, un hombre muy inteligente, muy preocupado de la temperatura del teatro en Europa y en España. Este hombre me escribió inmediatamente y su carta me deslumbró. Me decía en ella que había que estrenar la comedia fuera como fuera. Cuál sería mi sorpresa cuando, poco tiempo después recibí una carta de la Xirgu, que conservo como un tesoro. ¡Yá era bonito recibir*

*una carta de aquella actriz ilustre, nada menos que en el Valle de Arán!"* Sense doble, Les siguec important ena sua vida. Ua des sues òbres mès celebrades pera critica, *La dama del alba*. L'adaptèc en Astúries mès, curiosament, eth director Rovira Beleta trasladèc eth rodatge dera pel·lícula deth madeish titol ath Pirenèu, concèrtamet en Palhars Sobirà, co ma mòstren aguestes imatges deth hons der Ecomusèu d'Àneu. Ua capitada. Es Pirenèus merquèren era vida de Casona.

# VA DE LENGUA

## ETH PAN E ETH VIN



per Aitor Carrera

Professor de lengua e lin-güística occitanes ena Universitat de Lhèida

**Fòrça viatges** se ditz qu'es de Pujòlo parlen catalanizat. Mès non ei cap exactaments vertat. Qu'ei possibile qu'en Naut Aran s'emplegue quauques paraules que siguen d'origina catalana, per exemple. Mès aquerò non vò cap díder qu'un pialèr des trèts pujolencs o naut-aranesi siguen catalanismes. Dilhèu pòden coïncidir damb eth catalan, mès aquerò non supòse que siguen catalanismes. En Naut Aran, per exemple, non se pronòncie fòrça ènes finaus. Quan se vò prononciar era paraula *pan* se ditz l'pal foneticaments, e quan se vò prononciar *vin* se ditz l'bil, contràriaments ar aranés generau, que pronòncie claraments aquera èna,

damb eth madeish son finau qu'en *sang*. Quauqui uns ja pensen qu'aque-rò ei un catalanisme. Mès non n'ei. Qu'ei vertat qu'era èna desapareish en naut-aranés talaments coma ac hè en catalan. Mès era èna desapareish tanben enes parlars deth Corserans, que son justaments ath dessús de Pujòlo, e tanplan en centre d'Occitània. Er occitan deth Lengadòc, e donc tanben er occitan referenciau o estandard, non pronòncie tanpòc era èna finau. E i a endrets de Gasconha que tanpòc non ac hèn, per exemple biarnesi e bigordans: qui ac volgue verificar, pòt escotar as de Nadau. Donques, aquerò de prononciar l'pal o l'bil entà díder *pan*


o *vin*, non ei cap de catalanisme. Qu'ei un hèt qu'eth naut-aranés compartís damb parlars gascons vesins o alonhats, e tanben damb er occitan deth centre deth país. Qu'ei tan bon pronònciar era èna coma non prononciar-la. E podem díder lèu çò de madeish sus *cantava* en plaça de *cantaia*, e sus *lavar* en plaça de *lauar*. Aquiu tanpòc non i a cap de catalanisme, e era pronòncia de Naut Aran qu'ei generau en cinc des sies dia-lèctes occitans: lengadocian, provençau, lemosin, auvernhas e viva-roaupenc. Dít d'ua auta manèra: qu'en aute cap d'Occitània i a mots que son prononciadi coma en Salardú, e non pas coma en Vielha.

[www.pageseditors.com](http://www.pageseditors.com)  
ed.pages.editors@cambrascat.es


Pagès editors

Garona  
Llibres  
en aranés

### Era literatura pròpria dera Val d'Aran




**Letres deth País**  
*Diuèrsi autors*



**Mescladís**  
*Diuèrsi autors*



**Jacinta,  
casa e País**  
*Pepita Caubet*



**Presoùrs dera  
mar gelada**  
*Francés Boya Alós*

# DICCIONARI

## A

**Aciu/ací-aquiu:** ací/aquí-allà: 'aciu' o 'ací' es correspon amb el català 'aquí' de primera persona (açò què aciu: això que tinc ací o aquí); 'aquiu' es correspon amb el català 'aquí' de segona persona (aquerò qu'as aquiu: això que tens aquí) i amb 'allà' o 'allí', de tercera persona (aquerò qu'eth a aquiu: allò que ell té allà).

**Açò-aquerò:** semblantment, i com es veu en els exemples d'aciu-aquiu, 'açò' es correspon amb 'això' de primera persona, i 'aquerò' amb 'això' i 'allò' de segona i tercera.

**Agudacreion nm:** màquina d'esmolar el llapis.

**Aguest, -a-aqueth, -ra:** aquest, -a-aquell, -a: en termes espacio-temporals, 'aguest, -a' es correspon amb 'aciu' i 'açò' (primera persona) i 'aqueth, -ra' es correspon amb 'aquiu' i 'aquerò' (segona i tercera persones).

**Airina:** eina.

**Alendar:** respirar.

**Anhiua nf:** (pron. 'anheua') geniva.

**Antòsta:** envà.

**Arrir:** riure.

**Aué-i:** haver-hi, amb noms indeterminats, sempre en 3a pers. sg.: 'i a cases', 'i auie cases' (incorrecte 'i an cases', 'i auien cases'). Vg. èste-i.

**Auriò, -òla nm, adj:** groc.

**Auviatge:** patrimoni familiar i, per extensió, patrimoni col·lectiu.

**Avedar v:** avesar, acostumar.

**Avient, -a:** de bon transitar o treballar.

## B

**Badinar v:** bromejar.

**Baile, -ssa:** batlle, alcalde. En la llengua actual, la forma més comuna és 'alcalde'.

**Bailia nf:** batllia. Tradicionalment no es correspon a l'ajuntament o al domini del municipi, sinó apro-

ximadament al domini territorial d'un terçó aranès.

**Balh:** ball, dansa.

**Barar:** ballar.

**Bastissa nf:** edifici.

**Batiar:** batejar.

**Bedoth:** bedoll.

**Brolhon:** esborrany.

## C

**Cagira:** cadira.

**Caièr:** quadern.

**Cartèra:** cartera.

**Çò:** 'això', 'aço'. És una variant d'"açò", però no correspon als usos del cat. 'això' o 'açò' sinó a un ús exclusivament pronominal i molt restringit quant a context sintàctic: 'çò de bon': el que és bo; 'ac an hèt çò de melhor qu'an podut': ho han fet el millor que han pogut. Ja es veu que correspon al català 'el' abstracte, col·loquialment 'lo': cat. 'fes lo que vulgues' ('fes el que vulgues'): ar. 'hè çò que volgues'.

**Còder:** coure.

**Collègi:** col·legi, escola.

**Conde:** conte.

**Creion:** llapis.

## E

**En-hilar:** enfilar (notem 'n·h' per a evitar la lectura 'nh').

**En-hiscar:** insultar, fer enfurismar algú.

**Engulhar:** enfilar.

**Eslève (masc., terme genèric):** alumne (general fora de l'aranès, manlevat del francès: 'élève').

**Este-i:** ser-hi, amb noms determinats, equivalent també a cat. 'haver-hi' ('i son es mainatges': hi són els nens, hi ha els nens). Variant 'i é', cat. 'hi és' o 'hi ha' segons els contextos ('Maria non i é': la Maria no hi és; 'i é Maria?': hi ha la Maria?/hi és Maria?). vg. aué-i.

**Estilò nm:** bolígraf.

## F

**Fauta:** falta (d'ortografia, de comportament); diferent de 'manca'

que designa una falta en el sentit d'absència.

## G

**Gojat, -a nmf:** noi, -a.

**Greda nf:** guix (d'escriure a la pissarra).

## M

**Mainada:** nena.

**Mainadèra:** canalla.

**Mainatge:** nen.

**Mairia:** equivalent a 'nòna', també té el sentit de madrina de bateig o casament.

**Mestre, -a:** mestre, -a.

## N

**Nòna:** padrina, àvia (el terme 'abuela' és prou freqüent, també 'máre' en sentit similar al de 'pare' per a 'paiséñher').

## P

**Pairin:** equivalent a 'paisenher', també té el sentit de padri de bateig o casament.

**Paiséñher:** padri, avi (el terme 'abuelo' és prou freqüent, també 'pare' en el sentit de cap de casa).

**Parçan:** indret, país, regió.

**Plumièr nm:** estoig, plumier.

## R

**Regent, -a nmf:** mestre, -a d'escola.

## S

**Suenhar:** tindre cura d'algú o alguna cosa.

## T

**Tablèu:** pissarra.

**Tan/tant:** tan/tant. 'Tan', pron. 'ta', quan va seguit de mot començat per consonant. 'Tant', pron. 'tan', quan va seguit de mot començat per vocal o en posició final de frase o abans de paua: 'ei tan bona coma era tua'; 'anaue tant auançat que non lo podia arténher'; 'non minges tant'.



## Era melhor companhia tath futur ei era tua.

Ua gran companhia ei aquera qu'arribe ath futur abantes qu'es autes. En Endesa estam metent en funcionament eth pervisor de mès de 22 millions de clients en tot eth mon. Èm era prumèra multinacionau electrica espanhòla e contunham en tot créisher entà generar progrés e benèster. Per aquerò auem era seguretat de que damb era tua companhia, arribaram ath futur abantes qu'arrés.

**E**  
endesa